

Төрөөбүт литература 6 б кылаас

Е.М.Поликарпова, Л.Ф.Молукова, С.Г.Олесова. «Төрөөбүт литература 6 кылаас» НКК «Бичик», 2016с.

Бырагырааманан – 68 чаас

Былаанынан – 66 чаас

Нэдиэлэбэ – 2 чаас: I чиеппэр – 16 уруок, II чиеппэр – 15 уруок, III чиеппэр – 19 уруок, IV чиеппэр – 16 уруок

	Уруок тиэмэтэ	Үөрэх дэгиттэр дыайыылара (УУД)			Бэрилбит чааһа	Чыыһылага былаанынан	Чыыһылага ытылыбыты нан	Дыиэбэ үлэ
		Тус санааны, сыһыаны сайынналар үөрүйэх (личностные УУД)	Үөрэх сатабылларын сайынналар үөрүйэх (метапредметные УУД)	Тустаах үөрэх предметин үөрэтэр үөрүйэх (предметные УУД)				
	Норуот өркөн өйө, ытык тыла (18 чаас)							
1	Норуот тылынан уус-уран айымньыта	Норуот айымньыта көлүөнэттэн көлүөнэбэ бэриллэр нэһилиэстибэ буоларын өйдүүр	Норуот айымньытын арааһын араарар, холобурдуур	Төрөөбүт тыл барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн күүһүн, кыабын таба туһанарга дыулуһар	1	03.09.18		Норуот тылынан уус-уран айымньытын араастарын үөрэтии
	Номохтор, сэхэн, үһүйээн							
2	Норуот сэхэнэ Майаҕатта Бэрт Хара	Норуотка киэнник биллибит сэхэннэр тустарынан кэпсэтиһэр бэйэ билиитин кэнэтии, байыты	Бэйэ билиитин кэнэтэр, байытар, сыаналыыр. итэҕэйэр. Дыин олохтон үөскээбитин кэрэхсиир.	Айымньы этигэн күүһүн, кыабын таба туһанарга дыулуһар	1	07.09.18		Аабы
3	Майаҕатта Бэрт Хара олоҕо-дьаһаҕа, дыарыга				1	10.09.18		Кэпсииргэ бэлэмнэнии
4	Майаҕатта Бэрт Хара-урагы күүстээх, быһый Боотур				1	14.09.18		Уруһуй, кэпсииргэ бэлэмнэнии
5	Омоҕой Баай уонна Элэй Боотур	Норуот номоҕун ааҕан интэриһиргиир, билбит билиитин кэпсэтиһэр	Дыин олохтон үөскээбитин кэрэхсиир, ингэн-тонгон утумнаахтык ааҕар	Айымньыны ааҕан сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар	1	17.09.18		Эбии литературатта н булан аабы
6	Омоҕой Баай уонна				1	21.09.18		Мас Мэхээлэ

	Эллэй Боотур Үс тииккэ олохсуйуута							тустуула
	Ытык тыл – алгыс тыл							
7	«Ыһыах алгыһа»	Алгыс өйдөбүлүн, уратытын, илбистээбин өйдүүр	Төрөөбүт омугун култууратын, сизрин- туомун ингэринэр	Айымныыны ааҕан сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар	1	24.09.18		Өйгөн суруйуу
8	«Балыксыт алгыһа»	Булт, балыктааһын биһиги өбүгэлэрбит сүрүн дьарыктарын интэриэһиргиир	Айымныыны ааҕан сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, кэпсэтиигэ кыттар	Үрдүк айыылартан.иччи- лэртэн көрдөһүүнү өйдүүр, ылынар	1	28.09.18		Кылгата үөрэтии
9	Аал уот алгыһа				1	01.10.18		Атын алгыстары аабы
10	Байанай алгыһа	Ытык өбүгэбит айылҕаны кытары ыкса ситимнэхэрин сүгүрүйэрин кэпсэтиһэр, өйдүүр	Алгыс хас биирдии саха киһитэ көмүскэлэ буоларын итэҕэйэр. сыаналыыр	Алгыһы итэҕэйэр, ылынар, тикси ааҕар, кэпсиир	1	05.10.18		Уруһуй
11	Алгыс баһа сыалаах				1	08.10.18		Атын алгыстары аабы
12	Олонхо , олонхоһут	Олонхо биһиги норуоппут тылынан уус-уран айымныытын мунутуур чылчаала, олонхоһут ураты талааннаах киһи буоларын өйдүүр, кэпсэтиһэр	Атын омуктар олонхоҕо майгынныыр айымныылаахтарын билэр: былина, манас о.д.а.	Олонхоһут суруйааччылары, түөлбэ олонхоһуттары билэр	1	12.10.18		Бүлүү түөлбэтин олонхоһуттар ын билэн кэлии
13	С.С.Васильев “Эрчимэн Бэргэн»	Олонхо араас ойуулуур- дьүһүннүүр тэҥнэбилинэн, эпитетинэн мунура суох баайын билсэр	Ингэн-тонгон утумнаахтык ааҕар, өйдөөбөтөх түгүһүннэрин ыйыталаһан билэр, ыарахан тыллары тылдыт көмөтүнэн билэр	Тыл суолтатын тылдытынан быһаарар, олонхоттон быһа тардан өйгө үөрэтэр	1	15.10.18		Кириитин өйгө үөрэтии
14	Эрчимэн Бэргэн сирэ-дойдута, анала				1	19.10.18		Кылгата өйгө үөрэтии
15	Чункунуур Чуура бухатыр сыала- соруа Эрчимэн Бэргэн кыайыта				1	22.10.18		Эрчимэн Бэргэн тас көрүнгүн өйгө үөрэтии
16	Хатылааһын				1	26.10.18		Аабы
	II чииппэр							
1	П.П.Ядрихинской- Бэдьээлэ Дьырыбына Дьырылыатта. Дьырыбына Дьырылыатта кыыс оҕо кылааннааҕа		Олонхо биир суол уратыта фантазията буоларын өйдүүр, тыннаабымсытан көрдөрүллүбүтүн олонхо	Дьырыбына Дьырылыатта кыыс оҕо кылаан бэрдэ аллараа дойду араас ааттаахтарын	1	09.11.18		Кыыс бухатыры уруһуйдааһын

2	Олонхо ойуулуур- дүүхүннүүр ньымалара		тиэкситтэн булар	суоһаран айыы дьонун олоһун туругуарыгар кыайан хотон кэлиитин сааһылаан сатаан кэпсиир	1	12.11.18		Ойуулуур- дүүхүннүүр ньымалары тэтэрээккэ суруйуу
Уус-уран литература								
Олох туллар тутаахтара (7чаас)								
3	Н.Е.Мординов-Амма. Аччыгыһа Аҕа	Айымньы ис хоһоонун үчүгэйдик билэр, сатаан кэпсиир. Санаатын, тугу билбитин ситимнээн сатаан суруйар. Иитии үлэтин ылынар	Айымньыны ааһан баран туох санааҕа кэлбитин сигилиир, доҕотторугар өйдөтөр, санаа атастаһыыга көхтөөхтүк кыттар, тылын баайын байытар, билиитин ханатар. Айымньы ис хоһоонун үчүгэйдик билэр, сатаан ырытар.	Тиэксинэн үлэлиир. Ыйытыыларга сөпкө эппиэттиир. Ааһар, кэпсиир үөрүйэби ылынар. Ытык иэс, көмөлөһүү диэн өйдөбүлү сыаналыыр	1	16.11.18		Суруйааччы туһунан матырыйаал хомуйуу
4	Лэглээрдэр балаһаннара				1	19.11.18		Ааһы
5	Тайҕа таһабысчытын үлэтэ				1	23.11.18		Бэйэ тылынан кэпсииргэ бэлэмнэнии
6	Оҕо уонна аҕа сыһыаннара				1	26.11.18		Өйтөн суруйуу
7	С.С. Маисов. «Ийэм кэпсиир» романтан сэмсэ тыл				1	30.11.18		Сэри туһунан эбии матырыйаалы ааһы
8	Ытык иэс				1	03.12.18		Ааһы
9	Аана үтүө майгылаах, үлэһит оҕо				1	07.12.18		Уобараһы оноруу
Төрөөбүт сир ытык өйдөбүллэрэ (6чаас)								
10	А.А.Иванов- Күндэ.Кии сыта	Төрөөбүт дойду кэрэ айылҕата, хоһоон ураты тылын өһүн бэлиэтии көрөр	Бэйиэт санаата уратытын бэлиэтээн көрөр, төрөөбүт дойдутугар мунура суох тапталын хоһоонугар суруйбутун кэрэхсиир	Хоһоон ааһааччыны тардар күүһүн биһириир	1	10.12.18		Өйгө үөрэтии
11	Н.А.Лугинов. “Нуоралдьыма чарангар”	Сэхэнгэ айылҕаны ойуулааһын суолтатын өйдүүр	Төрөөбүт дойдуга, тулалыыр айылҕаҕа таптал ийиитин уһугуннары, төрөөбүт сиргэ таптал өй-санаа сайдытыгар оруолун өйдүүр, Ньургун эбэтигэр сыһыанын, эбэтэ сиэнигэр сыһыанын,	Атын киһи эппиэтин, толкуйун сыаналыыр, . иитии үлэтин ылынар	1	14.12.18		Ааһы
12	Ньургун эбэтигэр сыһыана				1	17.12.18		Эбэлээх уол сыһыаннарын кэпсииргэ бэлэмнэнии
13	Ытык сэргэ				1	21.12.18		
14	Ньургун ыра санаата				1	24.12.18		Өйтөн

			өйдөһүүлэрин кэтээн көрөр, дьүүллэһиигэ кыттар					суруйуу
15	Хонтуруолунай үлэ	Бэрэбиэркэлиир үлэни толорор	Санаатын түмэр, билиитин сааһылыр	Тулуурдаах, дыаныардаах буолуу	1	28.12.18		Хатылааһын
III чиеппэр								
1	М.Д.Ефимов. Сахалыы	хоһоон ураты тылын өһүн бэлиэтии көрөр	Хоһоону өйгө үөрэтэр, дорҕоонноохтук ааҕарга холонор	Хоһоон ааҕааччыны тардар күүһүн биһириир	1	11.01.19		Өйгө үөрэтии
	Кини үтүө майгыта, сизэрэ-олох сүнньэ (7чаас)							
2	А.И.Софронов-Алампа «Куоратчыт»	Ыстапаан уонна Даайа уобарастарын тэнгнээн көрөн санаатын, толкуйун этэр. Айымньыга дьыэ кэргэн, эппиэтинэс өйдөбүлүн быһаарар. Ыстапаан кэпсиниитин быһаарар Айымньыттан архаизм тыллары булар, сүрүн санаата этэр	Литературнай герой мэтириэтин айымньыттан булан көрөр, ис уонна тас мэтириэт диэни арааран билэр Тус санаатын этэр үөрүйэҕи ылынар. Куһаҕан дьаллык Ыстапаанҥа арахсыбаттык ылбытын кэпсиир, ырытар Кэччэгэй баай өй-санаа, майгы- сигили өттүн көрөн бэлиэтээн кэпсиир	Бииргэ кэпсэтэр кэмнэ бэйэ билиитин, көрбүтүн, сатабылын, аахпытын сатаан тиэрдэр, биир тылы сатаан булар	1	14.01.19		Ааҕы
3	Кыһынҥы хараҥа кизэһэ				1	18.01.19		Революция иннинээҕи саха ыалын олохун эбии билии
4	Бургунас				1	21.01.19		Кэпсииргэ бэлэмнэнии
5	Куоратчыты көһүтүү				1	25.01.19		Кэпсэтиһии-гэ, ырытыыга бэлэмнэнии
6	Куһаҕан дьаллык				1	28.01.19		
7	С.С.Саввин - Күн Дьырибинэ”Көбүөх-түүрүн аанньа күөх киһиргэс”				1	01.02.19		Кылгатын өйгө үөрэтии
8	А.Е.Кулаковскай “Кэччэгэй баай”				1	04.02.19		Н.А.Лутинов. Чыркымай
	Өй тулуур, дьулуур, таптал-киһи буолуу суола (7чаас)							
9	Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон «Чүөчээски»	Айымньыга киһи майгытын-сигилитин эгэлгэтин арыйар кэпсиригэр. Санаатын, тугу билбитин ситимнээн сатаан суруйар. Иитии үлэтин ылынар .	Ааҕар кэмигэр айымньы сүрүн санаатын өйдүүр, сыанабылы биэрэр, тойоннуур.. Бииргэ кэпсэтэр кэмнэ бэйэ билиитин, көрбүтүн, сатабылын, аахпытын сатаан тиэрдэр	Ааҕар кэмигэр айымньы сүрүн санаатын өйдүүр, сыанабылы биэрэр, тойоннуур.	1	08.02.19		Ааҕы
10	Толугур алааска				1	11.02.19		Кэпсииргэ бэлэмнэнии
11	Хараҥа түүн				1	15.02.19		Кэпсэтиигэ бэлэмнэнии
12	Түргэн хорсун быһыыта				1	18.02.19		Кыра кинигэ онгоруу
13	С.И.Винокуров. Икки				1	22.02.19		Ааҕы

	суол төрдүгэр							
14	Айдаар олоҕо уонна сырыылара				1	25.02.19		Өйтөн суруйууга бэлэмнэнии
15	Аҕа уонна уол (өйтөн суруйуу)				1	01.03.19		Айысхаана. Сүлүһүннээх иннэ
	Айылҕа, киһи, истиг нэһини (4 чаас)							
16	В.М.Новиков-Күннүк Уурастырап «Олох»	Хоһоонго этиини оноруу араас ньымата. Хоһоон ойуулуур-дьүһүннүүр ньыматын булар. Айылҕаҕа сүгүрүүүү өйдөбүлүн ингэринэр	Дойдуга бэриниилээх буолуу өйдөбүлүн ингэринэр. Төрөөбүт айылҕаҕа таптал иэйиитин уһугуннараар, сүрүн санаатын сатаан суруйар.	Сахалыы хоһоон уратытын билэр. Хоһоону өйтөн ааҕар. Айымньы сүрүн санаатын таба тайанан айымньыныга бэйэ санаатын этэр сатабылы сайыннараар	1	04.03.19		Өйгө үөрэтии
17	И.М.Гоголев-Кындыл, Махтанабын хоту кыраай.			1	11.03.19		Уруһуй, айар үлэ	
18	П.А.Ойуунускай. Мимоза.Татыйык ыллыыра			1	15.03.19		Талан үөрэтии	
19	В.Е.Васильев-Харысхал. Эһэм эһэтэ			1	18.03.19		Айар үлэ	
IV чииппэр								
	Аҕа дойду көмүскэлигэр (6чаас)							
1	Т.Е.Сметанин “Егор Чээрин”	Т.Сметанин биир бастын айымньыта. Саха саллаатын уобараһын ааҕан билэр, саха уолаттара булугас өйдөрүн, күүстээх санааларын сөҕөр, үөрэтэр	Аҕа дойду тиэмэтигэр суруллубут айымньылары кэрэхсээн ааҕар, ырытар, сыанабыл биэрэр үөрүйэхтэри салгыы сайыннараар	Ааҕар кэмигэр айымньы сүрүн санаатын өйдүүр, историческай кэмин учуоттуур, сыанабылы биэрэр, тойоннуур	1	05.04.19		Ааҕы
2	Старшина Шагуров				1	08.04.19		Бэйэ тылынан кэпсииргэ эрчиллии
3	Синиэлим быраһаай				1	12.04.19		Ааҕы
4	Ыаллыы штабтар				1	15.04.19		Айар үлэ
5	И.Д.Винокуров-Чаҕылҕан “Дьоруой туһунан ырыа				1	22.04.19		Өйгө үөрэтии
6	И.И.Артамонов ”Мин мантан сэриигэ барбытым”				1	26.04.19		Өйгө үөрэтии
	Түүрт атахтаах доҕотторбут (5чаас)							
7	Н.Г.Лугинов.Кустук	Булт туһунан өйдөбүлү салгыы билэр, кэпсэтиһэр, булт кистэлэннэрин билсигэр	Төрөөбүт айылҕаҕа таптал иэйиитин уһугуннараар, сүрүн санаатын сатаан кэпсиир, санаатын сатаан сааһылаан суруйар	Ааҕар кэмигэр айымньы сүрүн санаатын өйдүүр, сыанабылы биэрэр	1	29.04.19		Ааҕы
8	Ыраах хотугу сир				1	03.05.19		Кэпсииргэ бэлэмнэнии
9	Кустук билинни олоҕо				1	06.05.19		
10	П.С.Попов-Тумат. Ымыылаах ыт				1	10.05.19		

11	Айар үлэ. Мин доѳорум				1	13.05.19		Харысхал. Тураѳааскы
12	Олонхо – норуот тылынан уус-уран айымныгытын чулуу айымныгыта. Хатылааһын	Хатылыыр үлэлэри толорор	Санаатын түмэр, билиитин сааһылыыр	Тулуурдаах, дыаныардаах буолуу	1	17.05.19		
13	Хатылааһын. Олонхо – норуот тылынан уус-уран айымныгыта					20.05.19		
14	Хонтуруолунай үлэ. Тест	Бэрэбиэркэлиир үлэни толорор				24.05.19		
15	Хатылааһын				1	27.05.19		
16	Хатылааһын				1	31.05.19		